

Broj 06 - 3644

Podgorica, 31.03 2023 god.

Broj 2295

Podgorica, 21.04. 2023 god

Na osnovu čl. 75 i 76 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“, br. 145/21), čl. 1 i 15 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“, br. 09/11) i člana 17 stav 2 alineja 9 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Sl. list CG“, br. 21),

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE - Podgorica, kojeg zastupa direktor dr Vuk Kadić, (u daljem tekstu: Fond)

i

„OSMI RED-D“ D.O.O. Podgorica, kojeg zastupa izvršni direktor Angelina Vuković, (u daljem tekstu: „OSMI RED-D“), zaključuju

U G O V O R
O ISPORUCI SLUŠNIH POMAGALA I POMAGALA ZA DISANJE

Član 1

Ovim ugovorom uređui se prava i obaveze ugovornih strana radi obezbjeđivanja ostvarivanja prava osiguranih lica Fonda (u daljem tekstu: osigurano lice) na medicinsko-tehnička pomagala bliže definisanih ugovorom, a u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala (u daljem tekstu: Pravilnik) i Listom medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: Lista pomagala).

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će se međusobna prava i obaveze po ovom ugovoru urediti saglasno sledećim propisima:

- Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“, br. 145/21),
- Zakon o medicinskim sredstvima („Sl. list CG“, br. 24/19),
- Zakon o budžetu Crne Gore za tekuću budžetsku godinu,
- Pravilnik o ostvarivanja prava na medicinsko tehnička pomagala („Sl. list CG“, br. 82/16, 06/17, 17/17, 29/17, 90/17, 86/18, 5/19, 19/19, 61/19, 64/19 i 48/21),
- Pravilnik o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“, br. 09/11),
- Odluka o načinu plaćanja učešća osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite („Sl. list RCG“, br. 44/99 i 03/01),

- Pravilnik o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga („Sl. list CG”, br. 24/13),
- Cjenovnik medicinsko-tehničkih pomagala br. 01-12559 od 24.12.2021. godine i
- Odluka o izmjeni Cjenovnika medicinsko-tehničkih pomagala broj 01-1989 od 27.02.2023.godine.

Član 3

„OSMI RED-D” je u obavezi da osiguranom licu izda medicinsko-tehničko pomagalo (u daljem tekstu: pomagalo) saglasno nazivu i šifri pomagala iz potvrde o odobrenju nabavke pomagala, ovjerene i izdate od nadležne područne jedinice/filijale Fonda (u daljem tekstu: potvrda Fonda), karakteristika i od materijala u skladu sa Listom pomagala i to:

1) Slušna pomagala:

- CA1105 - Zaušni slušni aparat - digitalni sa individualnom izlivenom olivom i jednim parom baterija za djecu;
- CA1106 - Zaušni slušni aparat - bazni digitalni sa individualnom izlivenom olivom i jednim parom baterija za odrasle;
- CA1117 - Baterije za zaušni procesor

2) Pomagala za disanje:

Koncentrator kiseonika

- DC1105 - Koncentrator kiseonika,

Inhalator sa maskom

- DC1107 - Električni inhalator sa maskom,

Aparat sa pozitivnim pritiskom i maska

- DC1113 - Automatski aparat sa pozitivnim pritiskom (Auto CPAP),
- DC1114 - Respirator za neinvazivnu mehaničku ventilaciju - Bi level, max pritisak min 40 cm H20,
- DC1110 - Respirator za invazivnu i neinvazivnu mehaničku ventilaciju - priti.sak 30 do 50 cm H20,
- DC1115 - Potrošni materijal za automatski aparat sa pozitivnim pritiskom (Auto CPAP) fleksibilna cijev za Auto CPAP,
- DC1116 - Potrošni materijal za automatski aparat sa pozitivnim pritiskom (Auto CPAP) - filter za Auto CPAP,
- DC1119 - Potrošni materijal za respirator DC1114 (cijev za respirator),
- DC1120 - Potrošni materijal za respirator DC1114 (bakterijsko-virusni filter za respirator),
- DC1121- Potrošni materijal za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju (za respirator šifre DC1110): cijev za respirator,
- DC1122 - Potrošni materijal za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju (za respirator DC1110): bakterijsko-virusni filter za respirator,
- DC1123 - Potrošni materijal za invazivnu ventilaciju (za respirator šifre DC1110): konektori za kanilu,

- DC1124 - Potrošni materijal za invazivnu ventilaciju (za respirator šifre DC1110): rezervni ekshalacijski ventil.

Potvrda iz stava 1 ovog člana važi 60 dana od dana izdavanja.

„OSMI RED-D“ je dužan da osiguranom licu isporuči odobreno pomagalo najdalje u roku od 30 dana od dana preuzimanja potvrde od osiguranog lica.

„OSMI RED-D“ je u obavezi da pomagala iz člana 3 isporučuje osiguranim licima u svom poslovnom prostoru.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, „OSMI RED-D“ će pomagala iz člana 3 ovog ugovora, tačka 3 al. 4 i 5 sa pripadajućom maskom i potrošnim materijalom, prema šiframa i nazivima pomagala iz potvrde Fonda, obezbijediti i isporučiti zdravstvenoj ustanovi koja je osiguranom licu predložila korišćenje pomagala (Klinički centar Crne Gore ili Specijalna bolnica „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik).

Potrošni materijal, prema šiframa i nazivima iz potvrde Fonda, „OSMI RED-D“ će izdavati osiguranom licu u svom poslovnom prostoru.

Prilikom isporuke pomagala iz stava 2 ovog člana, „OSMI RED-D“ je u obavezi da obezbijedi ovjerenu i potpisu otprimnicu, na ime i prezime osiguranika, kao dokaz da je pomagalo isporučeno zdravstvenoj ustanovi.

Fond će bliže instrukcije za realizaciju isporuke pomagala iz stava 1 ovog člana, dostaviti isporučiocu „OSMI RED-D“ i zdravstvenim ustanovama.

Član 5

„OSMI RED-D“ je u obavezi da isporuči novo pomagalo.

Izuzetno, pomagalo iz člana 3, tačka 3 al. 3, 4 i 5, za koje u skladu sa Listom pomagala, Fond izdaje karticu za vraćanje pomagala (u daljem tekstu: revers kartica), „OSMI RED-D“ može izdati već korišćeno pomagalo.

Prilikom isporuke pomagala iz stava 2 ovog člana, „OSMI RED-D“ od osiguranog lica preuzima potvrdu Fonda i revers karticu koja glasi na ime osiguranog lica, koju evidentira i zadržava u slučaju eventualnog vraćanja pomagala prije isteka roka korišćenja pomagala.

Ukoliko osigurano lice, odnosno porodica vrati pomagalo iz stava 2 ovog člana prije isteka roka korišćenja pomagala, „OSMI RED-D“ je u obavezi da obnovi i servisira pomagalo kako bi imalo sve odlike funkcionalnosti i kvaliteta kao novo pomagalo, te da ga izda drugom osiguranom licu na osnovu potvrde Fonda.

Član 6

Za izdato pomagalo iz člana 5 stav 2 ovog ugovora, „OSMI RED-D“ može da fakturiše samo troškove servisiranja odnosno obnove pomagala, a uz fakturu je u obavezi da dostavi potvrdu Fonda i revers karticu izdatu na ime osiguranog lica koje je koristilo i vratilo pomagalo prije isteka roka korišćenja pomagala.

Troškovi servisiranja, odnosno obnove već korišćenog pomagala, fakturišu se prema stvarnim troškovima, a najviše do 20% od cijene novog pomagala.

„OSMI RED-D” je u obavezi da vodi evidenciju vraćenih pomagala iz člana 5 stav 2 ovog ugovora i o tome mjesечно izvještava Fond.

Član 7

„OSMI RED-D” može na zahtjev osiguranog lica isporučiti pomagalo od drugog materijala ili karakteristika koje nisu utvrđene Listom pomagala, uz uslov da razliku u cijeni koštanja pomagala doplati osigurano lice, o čemu „OSMI RED-D” osiguranom licu izdaje račun.

Član 8

Ukoliko se po postupku propisanom Pravilnikom ocijeni da pomagalo nije funkcionalno, „OSMI RED-D” je u obavezi da postupi po ocjeni, nalazu i mišljenju Komisije za ocjenu funkcionalnosti.

Član 9

„OSMI RED-D” je dužan da uz isporučeno pomagalo izda uputstvo za upotrebu i održavanje pomagala, kao i garantni list za pomagalo.

Garantni rok, za pomagala iz člana 3, tačka 1, al. 1 i 2, teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu i ne može biti kraći od 24 mjeseca.

Garantni rok, za pomagala iz člana 3, tačka 2, alineja 1 teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu i ne može biti kraći od 12 mjeseci.

Garantni rok, za pomagalo iz člana 3, tačka 3, alineja 1 teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu i ne može biti kraći od 24 mjeseca.

Garantni rok, za pomagala iz člana 3, tačka 3, alineja 2 teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu i ne može biti kraći od 60 mjeseci.

Garantni rok, za pomagala iz člana 3, tačka 3, al. 3, 4 i 5 teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu i ne može biti kraći od 24 mjeseca.

„OSMI RED-D“ je u obavezi da u garantnom roku o svom trošku održava, servisira i vrši zamjenu pomagala.

„OSMI RED-D” je dužan da osiguranom licu po potrebi, pruži edukaciju za korišćenje pomagala, za koja je to potrebno.

„OSMI RED-D je u obavezi da obezbijedi distribuciju rezervnih djelova i dodataka koji su neophodni za ispravan rad isporučenog pomagala u roku trajanja pomagala, shodno Listi pomagala.

Član 10

„OSMI RED-D” je u obavezi da za pomagala koja isporučuje osiguranim licima posjeduje sertifikat o kvalitetu po važećim standardima, dokaz da se pomagalo nalazi u prometu u zemlji proizvodača, kao i da je registrovano u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (ClnMED).

Član 11

„OSMI RED-D“ je obavezan da isporuku pomagala vrši kontinuirano radnim danima, u okviru osmočasovnog radnog vremena i da na vidnom mjestu istakne natpis o radnom vremenu.

„OSMI RED-D“ je u obavezi da o promjeni lokacije, odmah obavijesti Fond.

Ugovorne strane su saglasne da u toku ugovornog perioda prošire ugovornu saradnju za nove lokacije isporuke pomagala, ukoliko ispunjavaju propisane uslove.

Član 12

„OSMI RED-D“ je u obavezi da izvrši prilagođavanje svog informacionog sistema u skladu sa specifikacijom i softverskim kontrolama na WebService-u razvijenom u Fondu, ili da koristi namjensku aplikaciju koju obczebjeđuje Fond i time obezbijedi nesmetanu elektronsku razmjenu podataka sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom.

Troškovi održavanja softvera koji obezbjeđuje Fond padaju na teret isporučioca pomagala, a o mjesечноj iznosu troškova održavanja, početku njihove primjene i svim eventualnim izmjenama Fond je u obavezi da obavijesti isporučioce.

Član 13

„OSMI RED-D“ će isporučena pomagala fakturisati po cijenama utvrđenim Cjenovnikom medicinsko-tehničkih pomagala Fonda, a prema šifri pomagala iz potvrde Fonda.

„OSMI RED-D“ će jednom mjesечно ispostavljati elektronske i papirne fakture, za svaki osnov osiguranja, nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda.

„OSMI RED-D“ je dužan da uz fakturu priloži original potvrdu iz člana 3 ovog ugovora, sa popunjениm podacima o obračunu, datumu izdavanja pomagala i potpisom osiguranog lica, kao dokaz da je pomagalo preuzeto.

Prilog fakturi iz stava 1 ovog člana su izvještaji o isporučenim pomagalima, koji su dostupni putem elektronske razmjene podataka i ne dostavljaju se Fondu u štampanoj formi.

„OSMI RED-D“ je u obavezi da fakturisani iznos troškova na ime isporučenih pomagala osiguranim licima Fonda, umanji za iznos naplaćene participacije.

Član 14

Cjenovnik medicinsko-tehničkih pomagala Fonda iz člana 13 ovog ugovora, čini sastavni dio ugovora.

Ako u toku ugovornog perioda dođe do promjene cijena, neće se vršiti izmjene i dopune ugovora, već će Fond o novim cijenama obavijestiti „OSMI RED-D“.

Član 15

Faktura se dostavlja do 10-tog u mjesecu, za isporučena pomagala u prethodnom mjesecu.

Troškovi održavanja softvera na mjesечноj nivou iz člana 12 stav 2 ovog ugovora, iskazuju se kao odbitna stavka na fakturi za isporučena pomagala koju će isporučilac pomagala ispostavljati Fondu.

Fond će vršiti plaćanje na osnovu ispostavljenih mjesecnih faktura, u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakturna.

Član 16

Prilog fakture je mjesecni izvještaj o indikatorima iz člana 16 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga i to:

- broj realizovanih potvrda o nabavci pomagala po vrstama pomagala i
- iznos fakturisanih pomagala.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana, za pomagala iz člana 3, čini sastavni dio ovog ugovora i isti se obezbjeđuje iz informacionog sistema Fonda.

Član 17

Usklađivanje obaveza između Fonda i „OSMOG RED-D“-a vrši se periodično i na godišnjem nivou u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga.

Usklađivanje i obračun obaveza između Fonda i „OSMOG RED-D“-a utvrđuje se po isteku godine na osnovu fakturisanih usluga i izvršenih plaćanja od strane Fonda, kao i na osnovu izvještaja o kontroli izvršavanja ugovorenih obaveza.

Član 18

Fond može vršiti redovne i vanredne kontrole izvršenja ugovornih obaveza „OSMOG RED-D“-a u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga.

Član 19

Kontrolu izvršenja ugovornih obaveza po ovom ugovoru obavljaju ovlašćena lica Fonda.

Prilikom kontrole izvršavanja ugovornih obaveza od strane „OSMOG RED-D“-a, posebno će se voditi računa o ostvarivanju prava osiguranih lica.

Član 20

Ugovorne strane su saglasne da postupanje „OSMOG RED-D“-a suprotno odredbama propisa iz člana 2 ovog ugovora, koje onemogućava ili otežava ostvarivanje prava osiguranih lica na ugovorna pomagala, predstavlja povredu ugovorenih obaveza.

Ugovorne strane su saglasne da „OSMI RED-D“ ne postupa saglasno preuzetim obavezama iz ovog ugovora ako:

- ne isporučuje pomagala shodno Pravilniku i Listi pomagala,

- ne omogućuje ostvarivanje prava na pomagala pod jednakim uslovima svim osiguranim licima Fonda;
- evidentira i fakturiše pomagalo koje nije izdao osiguranom licu ili ga je izdao suprotno važećim propisima,
- naplaćuje osiguranim licima Fonda participaciju suprotno važećim propisima,
- ne fakturiše Fondu vraćeno pomagalo koje je izdato na revers u skladu sa ovim ugovorom,
- ne ispunjava obavezu u pogledu radnog vremena utvrđenog u članu 11 ovog ugovora,
- u sprovođenju ugovornih obaveza preduzima radnje koje su u bilo kom dijelu suprotne zakonskim odredbama, posebnim propisima, međunarodnim ugovorima, opštim aktima Fonda i ugovornim odredbama.

„OSMI RED-D” ne vrši povredu ugovornih obaveza ukoliko su nastupile okolnosti koje su van njegovog uticaja i nadležnosti, odnosno na koje nije mogao da utiče.

Član 21

Ako Fond utvrdi nepravilnosti, a u zavisnosti od nastalih štetnih posledica po Fond i osigurana lica Fonda, izreći će sledeće mjere:

- pisanu opomenu;
- zahtjev za knjižno odobrenje;
- otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku;
- obustavljanje prenosa finansijskih sredstava dok „OSMI RED-D” ne otkloni utvrđene nepravilnosti;
- raskid ugovora i naknada štete.

Član 22

U slučaju spora u vezi sa izvršenjem ovog ugovora, može se imenovati arbitraža, sastavljena od dva predstavnika Fonda, i po jednog predstavnika „OSMOG RED-D”-a, Ljekarske ili Faramaceutske komore i Ministarstva zdravljja.

Postupak pred arbitražom je hitan, odluka se donosi u roku od 30 dana od dana imenovanja arbitraže, većinom glasova članova arbitraže u skladu sa zakonom.

Dok traje postupak pred arbitražom, rokovi za pokretanje sudskog postupka miruju.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

Strana u sporu nezadovoljna odlukom arbitraže, može pokrenuti sudski postupak koji ne zadržava izvršenje odluke arbitraže.

Član 23

Fond ima pravo raskinuti ugovor prije isteka roka na koji je zaključen i tražiti naknadu štete ako „OSMI RED-D“ ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, odnosno ako bi dalje ispunjavanje ovog ugovora izazvalo štetne posljedice po osigurana lica i Fond.

„OSMI RED-D“ može raskinuti ovaj ugovor ukoliko Fond ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.

Ugovor se može raskinuti uslijed izmjene propisa koji su predstavljali osnov za zaključenje ugovora, odnosno koji ograničavaju njegovu dalju primjenu

Ugovore strane su u obavezi da o namjeri raskida ugovora, pisano obavijeste drugu ugovornu stranu.

Otkazni rok za raskid ugovora je 30 dana.

Član 24

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno.

Ukoliko ugovorne strane nastali spor ne mogu riješiti sporazumno ili pred arbitražom, nadležan je sud u Podgorici.

Član 25

Ovaj ugovor se zaključuje za period od 01.04.2023. do 31.03.2025. godine.

Izmjene i dopune odredbi ovog ugovora, urediće se Aneksom ugovora.

Za sve pravne odnose koji nijesu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se propisi iz člana 2 ovog ugovora.

Član 26

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po dva (2).

ZA OSMI RED -D:

Handwritten signature of OSMI RED-D over a circular stamp.
The stamp contains the text: "FOND ZDRAVSTVENO OSIGURANJA", "PODGORICA", "SRBIJA", "OSMO SISTEMOM ODGOVORNOSTI", and "OSMI RED-D".
Below the stamp is a handwritten signature.

ZA FOND:

Handwritten signature of Fond over a circular stamp.
The stamp contains the text: "FOND ZDRAVSTVENO OSIGURANJA", "PODGORICA", "SRBIJA", and "CRNE GORE".
Below the stamp is a handwritten signature.

Podaci o ugovoru

| Podaci | Opis / Naziv |
|--|--|
| Šifra organizacione jedinice Fonda | 90 Centrala Fonda |
| Adresa Fonda | Vaka Đurovića bb |
| E-mail FZZO | ugovori@rfzcg.co.me |
| Šifra aktivnosti zdravstvene zaštite (FZZO) | Isporuka slušnih pomagala i pomagala za disanje |
| Naziv isporučioca pomagala | „OSMI RED-D” D.O.O. Podgorica |
| Odgovorno lice isporučioca pomagala | Angelina Vuković |
| E-mail isporučioca pomagala | osmired@t-com.me , administracija@osmired.me , kom1@osmired.me |
| Adresa isporučioca pomagala | Bulevar Vojvode Stanka Radonjića bb, Podgorica |
| Kontakt telefon | 020/647-980, 020/647-988 |
| PIB isporučioca pomagala | 02296705 |
| PDV broj isporučioca pomagala | 32/31-00006-1 |
| Žiro račun isporučioca pomagala | 565-351-04 |
| Javni poziv za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga - isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala za 2023/24. godinu koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih usluga | Objavljen 14.02.2023. godine |
| Odluka o izboru davaoca usluga | Odluka Upravnog odbora br. 01-3553 od 30.03.2023. godine |
| Datum početka važenja ugovora | 01.04.2023. godine |
| Datum isteka ugovora | 31.03.2025. godine |

